

t12_bcialg_4 (TM-
PXp9meAkz44RYFgafKNVgVgPvnLLf2Fwj)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_bcialg_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bcialg_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_bcialg_4 X0)) \Rightarrow ((v2_bcialg_4 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) X3 = k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 (k1_bcialg_4 X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v2_bcialg_4 X0) \wedge \\ & (l1_bcialg_4 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X2) X3 = k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_4 X0 X2 X3)))))) \end{aligned}$$